

Comunicat de Premsa Communiqué de Presse

Contacte/Contact: Julie Courtadiou 05 59 67 20 75 / j.courtadiou@cfpoc.com

PJ: Visuau + Programa / Visuel + Programme

Entà/Pour : Dauna la Cap-redactora, Mossu'u Cap-redactor

Madame la Rédactrice en chef, Monsieur le Rédacteur en chef

Objècte / Objet:

« Familha en Lenga »:

4 journées pour s'initier à la langue du Béarn en famille

Messatge bilingüe / Message bilingue :

Lo CFPÒc Navèra Aquitània qu'organiza 4 dias « Familha en lenga » en Bearn, hens l'encatre de l'aperet a projèctes aviat per Ligams au seguit de la « PASSEM! » 2018.

Que pertòca mei que mei los pairs e mairs de Calandrons o d'escolans deu cursus bilingüe o ahortit, en ligam dab ÒcBi.

Lo matin **los parents** que's poderàn iniciar a la lenga (30 màximum dab un par de formatoras) mentre que **los mainatges** (34 màximum, de mei de 6 ans) e participaràn a animacions miadas per animators diplomats, per'mor l'occitan en Bearn que's parla tanben en dehòra de l'escòla! Despuish minjat a la pòrta-se-n'i, tota la familha que poderà participar au jòc de pista, puish **escambiar** dab los autes parents, los autes mainatges, deu lor rapòrt a la lenga, de çò qui va e de çò qui hè empach.

Le CFPOc Nouvelle-Aquitaine organise 4 journées « Familha en lenga » (Famille dans la langue) en Béarn, dans le cadre de l'appel à projets lancé par Ligams à la suite de la « PASSEM! » 2018.

Il s'agit de toucher prioritairement les parents d'élèves scolarisés dans le cursus immersif Calandreta et le bilinque ou renforcé en lien avec Òc Bi.

Le matin **les parents** pourront s'initier à la langue (30 maximum avec deux formatrices) alors que **les enfants** (34 maximum, de plus de 6 ans) participeront à des animations menées par des animateurs diplômés, car l'occitan en Béarn se parle aussi en dehors de l'école!

Après une auberge espagnole, toute la famille pourra participer au jeu de piste puis échanger avec les autres parents, les autres enfants, de leur rapport à la langue, des satisfactions et des difficultés rencontrées.

05/10 : Bòrdas / Bordes (Salle pour Tous) 12/10 : Au Benon / Plateau du Bénou

19/10: Lescar (Calandreta)

09/11: Ortès / Orthez (Calandreta)

Tà'n saber mei e reservar / Renseignements et résas : aquitania@cfpoc.com / 05 59 67 20 75

Dab / Avec : Ligams, ÒcBi Aquitània, Calandreta 64, ÒcBi Bòrdas l'Arribèra, Parlem en Aussau, Calandreta de Lescar. Calandreta d'Ortès.

FAMILHA EN LENGA

4 JOURNÉES EN FAMILLE POUR S'INITIER À L'OCCITAN EN BÉARN





Preparacion e arcuelh de las familhas dab cafè Préparation et accueil des familles autour d'un café

9H:

Dab los parents: Iniciacion a la lenga occitana Avec les parents : Initiation à la langue occitane

- Apréner a's presentar + las salutacions / Se présenter + les salutations
- · Apréner a parlar deu temps qui hè / Parler du temps qu'il fait
- Mesas en situacion / Mises en situation
- Purmèrs pas en conjugason / Premiers pas en conjugaison
- Descobèrta de lexics (chifras, colors, bèstias...) Découverte de lexiques (chiffres, couleurs, animaux...)

Dab los mainats: Activitats dab los animators Avec les enfants : activités encadrées par les animateurs

12H :

Repaish amassas a la pòrta-se-n'i (Hètz-vse seguir lo de qué) Repas collectif "Auberge espagnole"



14H:

Jòc de pista en familha, dab enigmas. Jeu de piste en famille avec des énigmes

15H30 :

Vresperon collectiu auherit peu CFPÒc Avaloracion deu dia Goûter collectif offert par le CFPÒc Bilan de la journée

Estruç / Rangement







